




# Cultivi la diversitat lingüistica



## Perqué?

**Situacion mondiala:** 7 000 lengas, la mitat amenaçada de desaparéisser !

**Situacion francesa:** 20 lengas, 1 oficiala / 19 amenaçadas !

⇒ Constat: **I'umanitat demésis sa diversitat**

### Una lenga, es

- Un Aplech de comunicacion
- Lo Miralh d'un biais de pensar
- La Transmission d'una cultura

### Conéisser mantunas lengas vòl dire

- Pensar lo monde en colors
- Diversificar sa quita compreneson del monde

**Del global al local : Focus sus l'OCCITAN**



Occitània



## De qué nos pòrta?

### Societat

- Coneissença de nòstras rasigas e transmission de la diversitat a las generacions venentas
- Escient e respècte de se e de son environament
- Valors occitanas de viure amassa, de partatge e de respècte mutual
- Dubèrtura d'esperit, acceptacion de las diferéncias e de l'alteritat

### Economia

- Relocalisacion : economia de proximitat (trabalh, mercats novèls...)
- Promocion dels produits locals amb una identificacion lingüistica : utiliar l'occitan sus las etiquetas
- Torisme: toponimia locala, istòria dels Catars, parcors gastronomics, patrimòni cultural
- Relacion privilegiada amb Catalunya e l'arc latin (de Portugal a Romania)
- Comèrci (*Macarel*, ...), labèls (*Òc per l'occitan*, ...)

### Convivéncia e Paratge

## Cossí far aquò?

### Aprene e Transmetre

#### La lenga occitana

- Corses pels mainatges a l'escòla: imersiva (*Calandreta*) o bilingüa (*public*)
- Corses pels adultes: cors, estagis, formacions,..
- Transmission familiaria (*parents, grands*) e de proximitat (*associacions, amics...*)

#### La cultura occitana

- Istòria d'Occitània => trobadors, catars,... fins auèi
- Arts occitans :
  - \* Literatura (*F.Mistral, J.Bodon, B.Manciet...*) e contes tradicionals
  - \* Musica (*cabreta,...*) e danças (*balèti, rondèu,...*)
  - \* Cosina (*òli d'oliva, guits, mongetas,...*)
  - \* Arquitectura (*art gotic occitan, ostals...*)
- Festenals (*Estivada de Rodés, Occitània de Tolosa, Hestiv'Oc de Pau,...*),
- Premsa (*La Setmana,...*), Radiò (*Occitània, País,...*), Television (*France 3,...*)

## Mon vejaire

Estrambòrd!!

### Lo plaser abans tot!

- Pensar e bastir de frasas dins una autra lenga, utiliar dels mots diferents, entendre e produire de sons novèls
- Parlar e partejar la lenga d'aici, la lenga del país
- Rescontrar lo monde d'aici que parlan la lenga de lors parents
- Aprene e comprene lo *francitan*



### Cultivi la diversitat lingüistica per

- Èsser dins l'alteritat, lo respècte (de la cultura) dels autres
- Bastir un monde duradís, respectuós de sas rasigas, de son terrador e de son environament



Forum de IODE - 8 d'octobre 2012

